

**UJEDINJENE
NACIJE**



Međunarodni sud za krivično gonjenje
osoba odgovornih za teška kršenja
medunarodnog humanitarnog prava
počinjena na području bivše
Jugoslavije od 1991. godine

IT/146

Datum: 7. april 1999.

Original: engleski i
francuski

**UPUTSTVO ZA RAD PRILIKOM RJEŠAVANJA PO MOLBAMA
ZA POMILOVANJE, UBLAŽAVANJE KAZNE I
PRIJEVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU OSOBA KOJE JE
OSUDIO MEĐUNARODNI SUD**

(IT/146)

**UPUTSTVO ZA RAD PRILIKOM RJEŠAVANJA PO MOLBAMA ZA
POMILOVANJE, UBLAŽAVANJE KAZNE I PRIJEVREMENO PUŠTANJE NA
SLOBODU OSOBA KOJE JE OSUDIO MEĐUNARODNI SUD**

UVOD

U skladu sa pravilom 19(B) Pravilnika o postupku i dokazima Medunarodnog suda (u dalnjem tekstu: Pravilnik), a na osnovu člana 28 Statuta i pravila 123 do 125 Pravilnika, posavjetovavši se sa Kolegijem, tužiocem i sekretarom Suda, izdajem ovo Uputstvo za rad kojim se ustanavljava interni postupak za rješavanje po molbama za pomilovanje, ublažavanje kazne i prijevremeno puštanje na slobodu osoba koje je osudio Međunarodni sud:

OBAVIJEST O ISPUNJAVANJU USLOVA

1. Nakon što osudena osoba ispuni uslove za pomilovanje, ublažavanje kazne ili prijevremeno puštanje na slobodu prema zakonima države u kojoj osudena osoba izdržava kaznu (u dalnjem tekstu: država u kojoj se izdržava kazna), ta država će, u skladu sa svojim Sporazumom sa Medunarodnim sudom o izdržavanju kazni (u dalnjem tekstu: sporazum) i, kad je to praktično izvedivo, najmanje četrdesetpet (45) dana prije ispunjavanja uslova, o tome obavijestiti Međunarodni sud.

DUŽNOSTI SEKRETARA

2. Po primitku takve obavijesti, Sekretarijat će:

- (a) obavijestiti osudenu osobu da bi mogla ispunjavati uslove za pomilovanje, ublažavanje ili prijevremeno puštanje na slobodu i informirati je o koracima koji će biti preuzeti;
- (b) zatražiti izvještaje i primjedbe od odgovarajućih vlasti države u kojoj se izdržava kazna o vladanju osudene osobe tokom izdržavanja zatvorske kazne i o opštim uslovima izdržavanja zatvorske kazne i od tih vlasti zatražiti sve psihijatrijske ili psihološke procjene o duševnom

stanju osuđene osobe koje su pripremljene tokom izdržavanja zatvorske kazne;

- (c) zatražiti od tužioца da pripremi detaljan izvještaj o eventualnoj saradnji osuđene osobe sa Tužilaštvom i značaju te saradnje; i
- (d) pribaviti sve druge informacije koje predsjednik smatra relevantnim.

3. Po primitku traženih informacija, koje trebaju biti podnesene na jednom od dva radna jezika Međunarodnog suda u roku od četrnaest (14) dana gdje je to moguće, Sekretarijat će dostaviti kopiju tih informacija predsjedniku i osuđenoj osobi.

UČESTVOVANJE OSUĐENE OSOBE

4. Osuđena osoba ima na raspolaganju deset (10) dana da pregleda informacije, nakon čega će je predsjednik saslušati bilo pismenim putem, bilo, alternativno, video ili telefonskom vezom.

PROCES KONZULTACIJE

5. Predsjednik će članovima Kolegijuma i vijeću koje je izreklo presudu dostaviti kopiju informacija primljenih od države u kojoj se izdržava kazna i Tužilaštva, predsjednikove primjedbe o tome u kolikoj mjeri je osuđena osoba pokazala da se rehabilitirala i svaku drugu informaciju koju smatra relevantnom. Relevantnim sudijama daće se fiksirani vremenski rok za proučavanje dobivenih materijala, nakon čega će se obaviti odgovarajuća konzultacija.

POVJERLJIVOST INFORMACIJA

6. Sve informacije koje predsjednik primi u skladu sa paragrafima 2 do 5 ovog Uputstva smatraju se povjerljivima.

ODLUKA

7. Koristeći kriterijume naveden u pravilu 125, koje se nalazi u prilogu ovog Uputstva, i sve druge informacije koje smatra relevantnim, te uvezši u obzir stavove članova Kolegijuma i vijeća koje je izreklo presudu, predsjednik odlučuje da će odobriti pomilovanje, ublažavanje kazne ili prijevremeno puštanje na slobodu. Predsjednik donosi odluku najmanje sedam (7) dana prije ispunjavanja uslova. Odluka se donosi javno, osim ukoliko predsjednik ne odluči drugačije.

8. U slučajevima koji se odnose na molbe za prijevremeno puštanje na slobodu, u slučaju da predsjednik odluči da je prijevremeno puštanje na slobodu neprikladno, u odluci se mora navesti datum kad će osuđena osoba ponovo imati pravo na razmatranje prijevremenog puštanja na slobodu, osim ukoliko to nije uređeno zakonodavstvom države u kojoj se izdržava kazna.

9. Odluka predsjednika je konačna i na nju se ne može izjaviti žalba.

IZVRŠENJE ODLUKE

10. Sekretariat će odluku odmah proslijediti odgovarajućim vlastima države u kojoj se izdržava kazna koje će, u skladu sa sporazumom, bez odlaganja izvršiti odredbe odluke. Kopija odluke dostaviće se osuđenoj osobi i drugim zainteresiranim stranama.

11. Gdje je to prikladno, po nalogu predsjednika, Sekretariat će osobe koje su svjedočile pred Međunarodnim sudom na sudenju osuđenoj osobi obavijestiti o puštanju na slobodu, mjestu gdje će osuđena osoba otploviti nakon puštanja i svim drugim informacijama koje predsjednik smatra relevantnima.

Gabrielle Kirk McDonald

predsjednik

PRILOG 1

Pravilo 125

Opšti standardi za pomilovanje ili ublažavanje kazne

Prilikom utvrđivanja da li je prikladno pomilovanje ili ublažavanje, predsjednik između ostalog uzima u obzir težinu krivičnog djela ili krivičnih djela za koje je zatvorenik osuden, postupak prema zatvorenicima u sličnoj situaciji, u kolikoj mjeri je zatvorenik pokazao da se rehabilitirao, kao i svaku značajnu saradnju zatvorenika s tužiocem.